

Bebele ya Bana
E hlahisa

Paseka ea
Pele



E ngotsoe ke: Edward Hughes

Lipapiso ka: Janie Forest
Alastair Paterson

E fetotsoe ke: Lyn Doerksen

E fetoletsoe ke: www.christian-translation.com

E hlahisitsoe ke: Bible for Children
www.M1914.org

©2020 Bible for Children, Inc.

License: U na le tokelo ea ho kopitsa kapa ho hatisa pale ena,
ha feela u sa e rekise.



Mosali eo o ne a eme
ka leralla le lerata,
mahlo a hae a hloname
a shebile sebakeng
se tšosang. Mora oa
hae o ne a shoa.
Mme eo e ne e le
Maria, mme a ema
pela Jesu moo a
thakhgisitswe
sefapanong.





See sohle se etsahetse
joang? Jesu o ne a ka
phethela bophelo bo
monate joang ka tsela e
mpe joalo?
Molimo o ne
a ka lamella
Mora oa hae

hore a khokhotheloe
sefapanong hore a
shoele teng? Na Jesu
o entse phoso ka hore
na ke mang? Na
Molimo o ile oa
hloleha?





Che! Molimo ha oa ka oa hloleha. Jesu o ne a sa etsa phoso. Kamehla Jesu o ne a tseba hore o tla bolaoa ke batho ba khopo. Le ha Jesu e ne e sa le lesea, monna ea tsofetseng ea bitsoang Simone o ne a boleletse Maria hore mahlomola a larile ka pele.




Matsatsi a
'maloa pele
Jesu a bolaoa,
mosali e mong o
ile a tla a tlotso
Jesu ka setlolo se
nang le setlolo maotong.
"O ile a ba senya chelete,"
barutuoa ba tletleba.
"O senya chelete,"
barutuwa ba tletleba.
Jesu o itse: "O entse mosebetsi
o motle. "O entse joalo ka lepato
la ka." A mantsoe a makatsang hakaakang!



Kamora sena, Judase, e
mong oa barutuo ba Jesu
ba leshome le metso e
mmedi, o ile a lumela ho
nehelana ka Jesu ho
baprista ba baholo ka
likotoana tse 30 tsa
silevera.





Moketeng oa Paseka ea
Sejuda, Jesu o ile a ja le
barutuo a ba Hae ba ho qetela.
O ba boleletse lintho tse ntle ka
Molimo le ka litšepiso tsa hae ho
ba mo ratang. Eaba Jesu o ba
fa bohobe le senoelo hore ba li
arolelane. Sena e ne e le ho ba
hopotsa hore mmele oa
Jesu le mali a
hae li neiloe ho
tlisa tšoarelo
ea libe.



Eaba Jesu o bolella metsoalle ea hae hore o tla ekoa, mme ba tla baleha. Peter a tiisa: "Nke ke ka baleha." Peter a tiisa: "Nke ke ka baleha." Jesu o ile a re: "Pele mokoko o lla, o tla be o ntatotse hararo.





Hamorao bosiung
boo, Jesu o ile a
ea rapela Serapeng
sa Gethesemane.
Barutwa ba ba neng
ba na le ena ba
robala. "O Ntate,"
Jesu o ile a rapela,
"... A senoelo sena
se fete ho nna.
Leha ho le joalo,
eseng ka thato ea
ka, empa ka thato
ea Hao."



Ka tšohanyetso letshwelehadi le ile la kena ka serapeng, le etelletsoe pele ke Judase. Jesu ha a ka a hana, empa Petrose o ile a khaola tsebe ea monna. Ka khutso, Jesu o ile a ama tsebe ea monna eo mme a mo folisa. Jesu o ne a tseba hore ho ts'oaroa ha hae e ne e le karolo ea thato ea Molimo.



Letshwelehadi le ile la isa Jesu ntlong ea moprista
ea phahameng. Moo, baetapele ba Bajude ba itse

Jesu o lokela ho shwa.
Haufi, Petrose o ile a
ema pela mollo oa
bahlanka mme
a shebella.




Ka makhetlo a mararo batho ba shebile Petrose
ba re, "O ne ona le Jesu!" Ka makhetlo a mararo

Petrose o ile a e hana,
feela joalokaha Jesu a
boletse. Petrose o
bile a rohaka le
ho hlapanya.




COCK-A-DOODLE-DOO




Joale, mokoko oa Ila.
E ne ekare ke lentsoe
la Molimo ho Petrose.
Ha a hopola mantsoe a
Jesu, Petrose o ile a
Ila habohloko.





Judase le eena o ile a
soaba. O ne a tseba hore
Jesu ha a na molato oa sebe
kapa tlolo ea molao. Judase
o ile a khutlisa likotoana tse
30 tsa silevera, empa
baprista ba hana.





Judase o ile a
lahlela chelete eo
fatše, a tsoa - a
ya iphenetha.





Baprista ba tlisa Jesu pele ho Pilato, mmusi wa Moroma. Pilato a re, "Ha ke fumane molato ho Monna enoa." Empa letšoele la lula le hooa, "Mo khokhothele!"




Kamora nako Pilato a inehela, mme a ahlola Jesu ho shwa sefapanong. Masole a ile a otlala Jesu, ba mo tšoela ka mathe sefahlehong, mme ba mo shapa. Ba entse moqhaka o mobe oa meutloa e melelele, ba o hatella hloohong. Eaba ba Mo khokhothela sefapanong sa lehong hore a shoe.



Kamehla Jesu o ne a tseba hore O tla shoa ka tsela e joalo. Hape o ne a tseba hore lefu la hae le tla tliša tšoarelo ho baetsalibe ba mo tšepileng.

Linokoane tse peli li ile tsa khokhotheloa thupeng haufi le Jesu. E mong o ile a lumela ho Jesu - mme a ea Paradeiseng. E mong a se ye.



Kamora lihora tse ngata
tsa mahlomola, Jesu o itse,
"Ho felile," mme a shoa.
Mosebetsi oa hae
o phethetsoe.
Metsoalle e ile
ea mo pata ka
lebitleng.



Eaba masole a Roma a
tiisa le lebitla. Joale
ha ho motho ea ka
kenang ka pa a tsoa.



Haeba sena e ne e le qetello
ea pale, e ka ba ho bohloko
joang. Empa Molimo o
entse ho hong ho
hlolang. Jesu ha
a ka a lula a
shoele!




Hoseng ha letsatsi la pele la
beke, ba bang ba barutuoa
ba Jesu ba ile ba fumana
lejo le tlositsoe
lebitleng. Ha ba
sheba ka hare,
Jesu o ne a se
a le sieo.



Mosali e mong o ile a sala, a lla pela lebitla. Jesu o itlhahisitse ho eena! O ile a khutlela hae a thabile ho ea bolella barutuoa ba bang. "JESU OA PHELA!"





Haufinyane Jesu o ile a tla ho barutuwa,
mme a ba bonts' a matsoho a hae. E ne e le
'nete. JESU O NE A PHELA! O ile a
tšoarela Petrose ka ho mo latola, mme a
bolella barutuo a ba hae hore ba bolelle e
mong le e mong ka Eena. Eaba O khutlela
leholimong moo A neng A tsoa teng.



Paseka ea Pele

Pale e tsoang Lentsoeng la Molimo, Bibeले,
e fumaneha ho

Mattheu 26-28, Luka 22-24,
Johanne 13-21

"Ho kenella ha mantsoe a Hao ho fana ka leseli."
Pesaleme ea 119:130



Qetello



Pale ena ea BibeLe e re bolella ka Molimo oa rona
ea hlolang ea re entseng le ea batlang hore u mo tsebe.

Molimo oa tseba hore re entse lintho tse mpe, tseo a reng
ke sebe. Kotlo ea sebe ke lefu, empa Molimo oa u rata haholo
O rometse Mora oa hae a le mong, Jesu, ho shoa sefapanong le
ho fua kotlo bakeng sa libe tsa hao. Yaba Jesu o tsohile bafung
mme o ile hae leholimong! Haeba u lumela ho Jesu 'me u mo kopa
hore a u tšoarele libe, o tla se etsa! O tla tla ho uena
joale, 'me u tla phela le eena ka ho sa feleng.

Haeba u lumela hore sena ke 'nete, bolella Molimo sena:
Jesu ea ratehang, ke lumela hore u Molimo, 'me u bile monna
oa ho shoela libe tsa ka, 'me joale o phela hape. Ka kopo kena
bophelong ba ka 'me u ntšoarele libe tsa ka, e le hore nka
ba le bophelo bo bocha hona joale, 'me ka letsatsi le leng
ke tla ba le Wena ka ho sa feleng. Nthuse ho u mamela
le ho u phelela joalo ka ngoana oa hau. Amen.

Bala BibeLe 'me u bue le Molimo letsatsi
le leng le le leng! Johanne 3:16

